

Bophelo ba sehohwana

Sesotho

Mohato

3A



Evah Tukisi



Medumo

hw

Poeletso

rw, lw

Bophelo ba sehohwana

Sesotho

Mohato: 3A

ISBN: 978-1-77981-589-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Evah Tukisi

Mofetoledi: Elias Makhapa

Motshwantshisi: Gerda Smith

Moralo le sebopelo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.

Bophelo ba sehohwana



Evah Tukisi

Sehohwana se dula metsing le naheng.

Sehohwana se behela mahe. Se batla sebaka se bolokehileng.





Sehohwana se behela mahe ka nako ya dipula. Se behela mahe dimeleng tse ka metsing a sa tebang.

Sehohwana se behela diketekete tsa mahe.
Ha se qeta se ya a tlohela.





Sehohwana se behela mahe metsing a hlakileng. Mahe a kgomarela dimeleng kapa matlapeng a ka metsing.

Letsatsi le futhumatsa mahe a sehohwana.
Ha morao mahe a qhotsa.





Ha matsatsi a mararo a fetile, mahe a sehohwana a qalella ho qhotsa.

Ha dihora tse mashopedi-nne di fetile, mahe a fetoha mekudubete.





Mekudubete e a hola. E phela ka metsing feela. E sebedisa matshwafo ho hema.

Ka beke ya boraro mekudubete e ba sehohwana.





Sehohwana se qala ho tiya matshwafo. Se phela feela ka metsing.

Sehohwana se hola ka potlako.

Ka beke ya borobedi se na le maotwana a mabedi.

Sehohwana se sesa ka mohatlana wa sona.





Sehohwana se a hola. Ka beke ya
leshomepedi se na le maotwana a mane.
Mohatla o a kgutsufala.

Mohatla wa sehohwana o a nyamela.
Se qala ho phela le ka ntle ho metsi. Se
sebedisa matshwafo ho hema.





Sehohwana se a hola. Ka beke ya
leshometshela e ba sehohwana se seholo.

Sehohwana se ja dintsintsi le dikokonyana.
Se di hwalatsa ka leleme la sona le le lelele.
Leleleme la sehohwana le a kgomarela.





Kgwa! Kgwa! Kgwa!, kgwa sehohwana se
hodile. Sehohwana se a lla.

Se tloatlola matlapeng.

Kgwa! Kgwa! Kgwa! Sehohwana se a bina.
Sehohwana se dutse hodima palesa e ntle.





Sehohwana se ipha mmala wa sebaka sa bodulo ba sona.

Na o kile wa se bona?

Dihohwana di rata ho dula mafelong a ikgethileng. Di rata ho tloa-tloa le ho bina.





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlatle
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlatle
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

